

Tshimologô ya Bataung ba simologile

Ba agile molefatsheing la Taung, mosebakeing s'yo gabo go busa kgosi
 Selale ana le Ranwanyagwe le bo-monnawe, ba agile moo, ka sebaka
 sa Selelle ba falla kwa Taung, ba fallile kwa Rakgotletsa. Se se ba
 fallitse kwa Taung s'yo gare s'itse. Tronkm ke lefatshe le legaufe
 le Zwartroegens baaga moo, monna mogolo a setse antse agolile;
 alira pitso ya gwê, a bitse Morafe wa gagwê a emisa morwa wa
 gagwê obiliwa, Maabae araya Bataung are kgosi ya lona kwo, mageleng
 le kgotla a gwê mo kgoteng la Me, mi Bataung ba ema ba mo agela
 lekgotla are; la me go tla sala kgomo, monnawe mo golona mi kgosi
 Maabae anyelwa mophatô wa gagwê le bo-mogolwa-bona gore ba molise
 ba molirêlê, kgomo le enê anyelwa mophatô wa gagwê tialo le bo-
 mogolwa bona gore ba molise ba mo lirêlê, gaya lebakanyana morêna
 Maabae abaya pôo ele nkgwê mi a ebyela molaô gore pôo e ge aka
 bona namane ya yona mo kgomong tsa motho e Chwananayô o tla
 etsaya, ka boga uwanyane Namane ye kôna ya bônala mo kgomong
 tsaga monnawe tsaga kgomo ya tsale namane ele kgwana mogo yona,
 mi balisa ba kgomo tsaga monnawe ba begela meng abona bare
 gobonetse namane ya n.o.

Rôo ya kgosing mo kgomong tse rellilising, moing abona kgomo are; ga
 go molato."

2. Morafe wa bana ware, re bona namane ekgana/ma kgomong tsaga
 monnaw kgwana le rôo ya enê mogolwe le enê apilimale, morafe wa
 simolla go chwenya kgosi xore: namane xo retsewa ? mi kgosi are
 ketla raya ba lisa ba likgomo ba etsaya, monwe motho a bolêlla
 kgomo gore gathwe namane ya enê tsewa, gathwe balisa ba kgomo tsa
 gagwê are leganê ka yona balisa ba kgomo tsa kgosing ba bolla,
 gore ba otsaya namane e, ba kgomo tsaga monnawe ba bana ka yona,
 bale ba ba boya baraya korêna: balisa ba banu ka yona, are: elesenq
 ketla wetsaya ka ntwâ. o monwe Mothoena ale teng ge balisa ba bua,
 a bolella kgomo gore namane ya enê etla tlo gapiwa ka ntwâ; erile
 mosebakeing ka morafe o chwenya kgosi gore yogapiwa, kgosi ya phuta
 morafe wa yona yare; ka mmamosho retla tsoga, No gapa namane e

Mi kgosi Maabhe abwa le ntwā ya gagwē baya gae mī aipooka Are, "Ke motaung wa Sela le nemane Masakaneng wa setlhoka Motlhaoli wa mma kgōrō esa tšwalwenqka mmutlwa e tšwalwanka Bogali ba hwana wa mosetsana ba ga Kontse-a-Mutla, Malibana Matehnteng barwa malekwa ka nqhane, barwa konanayane-ya-Mogobe ke lome ke a okaoka go loma ga aka kega isago ge mo gokare wa noka otlhoga." A rialo ga ipoka Morana Maabhe Monna Kgomo a ipoka are ke motaung wa rakgomo wara Kgomo a thuiwana wagabo thuiwa mophete, Kgomo le ene a Rialo ge a ipoka, ke kgaoganya ntlha ya Ba motaungya Maabhe le Monna Kgomo. Morena Selale afelella a shwa ga sale go buse Maabhe morwa gagwē e tsamaya linwaga tse tšfetang linwaga tse 3. Tlala ya baya tengle dikgomo tsa tlhoka khulō gwa o Mella. Ba falla ba tlogela lefatse lxo la rakgotletsa ba falalile ke tlala le komelo ekalo ye, ba fallela kwa lefatšeng le Ehilawane, Buswaku ba ege Buswaku. Erile bantse ba Agile mo Buswaku, tlala yabe etse ele tšaga isiwa dikgomo Moraka kwa nakenya kgatlenqclansravir, Erile bale ke gabo go bolotse setlhogo le Tsiē ba tsamaya le dikgomo go tšisa morakeng. Dikgomo le lipoli le linku tšile moraka, erile lenwe la Malatsi Morena hwana wa kgosi, setlhogo morwa Maabhe ašira letšholo abolēlla wa Rahwanq agae Tsiē, are are lirē letšholo retlē re tnušē le ba ba kwa gae. Ele letšholo la tšhōlōgōlō, letšholo la bolā ba bo laya tšhōlōgōlō. Ke kwa tšhakoreng le goteng Tsiē, ka kolona ba bolaya phou. Ke phōlōgōlō e makgwa are ke Elan, mi ba balakgaoganye tšil e Roma

5. motho gore a bolēlla setlhogo are atlē kwanō re re bolāile phou gore ere batho ba ebua ebo ale teng atlē, a tšholofēle tšholo ya xone. Motho gobolēlla setlhogo yaka goboletšwe, erile setlhogo aise ašime ga ena ntona ya gagwē tšamaya o Moraya ore kare baerwalē ba etlišē kwano esa buiwa ba tlo ebuēla fa, tšhōlō setlhoge le ene ašime are tsamaya omoraya. Ba erwalē ba etlišē kwano esa buiwa batlo ebuēla fa, e abwa morangoi afitla abolēlla are gatšwe, erwaleng le etlišeng kwano esa buiwa letlo ebuēla kwano. Tsiē antšā bale ba beli gapē a ba Roma yaka wa pele legona ntona yaga setlhogo yane ya ena yabus yaka pele, le ene setlhogo ašime ašime abua yaka xbuile pele, bale lebōne laya ba fitlha ba bolēlla, Tsiē araya

Batho ba anan nabo are, ^{“E”}ebuen; ba ebus. ^{“Lo”}are; le ekgogaye pila lentse tsholo ya yona pila lebo le ehopê pila le yona. ^{Lo}le ekgogaye. ^{Tsiê}Tsila are ^{“E”}erwaleng reisen, ^{“K”}ke bona; ba erwala ba fitlha ^{“Lo”}ba bona ba ebega bare ^{“K”}ke phonu e? ^{“N”}stona ya Setlhogo ya ema gapê ^{“E”}are ^{“Lo”}Le sigile tsholo ya yona, ^{“G”}ba le bare ga reise re esege. Setlhogo le ^{“E”}ene ema apua yaka motlhanka ^{“wa”}gagwê. Setlhogo arya ba gagwê ^{“a”}are: ^{“a”}are tsamaen; re etlogêlenq. Tsiê le ^{“E”}ene araya bagagwê ^{“E”}are ^{“E”}erwaleng re tsamaen; ka yona reen; kwa moraken; wa rona. ^{“G”}Ge ba fitlha kwa moraken; Tsiê abêla batho bagagwê ^{“E”}phologô a Salisa tse liyan kwa gae. Tsiê atsoa aroma banna ba befi ^{“d”}ba tsaya ^{“f”}lekaba ba ^{“a”}abelesa tse litshwenetse enq goya gae kwa go morêna ^{“o”}Maabwe, ^{“k”}kgomo tsa tsoa ^{“d”}libolla ^{“d”}lio huls tsa tloga le ^{“b”}banna. Batho ^{“S”}bagwa Setlhogo gabaka baolisa le ^{“d”}ene men; a bona. Tsiê abona molêlô ^{“d”}ale kwa nagenq Setlhogo achubêla bihamane le ^{“d”}ipotsane le ^{“d”}ikwana ^{“a”}mosakane enq momaraken; a tshuba tsabo Tsiê. ^{“M”}Mo maraken; abo Tsiê. Tsiê a ^{“a”}utlwa bothoko le batho ba gagwê, erile ka ^{“a”}mma mosho Tsiê ^{“h”}abitse batho ba gagwê are batlê kwago ^{“h”}ene ka oletse nagenq. Ge ba fitlha fa go ^{“a”}ene abaraya are bae mosekgo ^{“weng”}ba kgetle ^{“d”}limpa le lithobane ba ^{“a”}lira balo. ^{“a”}erile ge ^{“a”}afitlha are ^{“a”}reen; aba ^{“e”}stella pele, erile ge ba fitlha ^{“h”}mogo bona yaba ntwâ fêla, ba ^{“s”}abotsa sepê, ge ^{“d”}ba ^{“h”}le betsa ka limpa le ba betse ka limpa yeba le betsa ka lithobane le ba betse ka phata ya maluba. ^{“a”}Ba kobiwa keba Tsiê. ^{“a”}Boya a khutlêla ya ga Setlhogo a boyâ le ntwâ ya gagwê ^{“b”}ba ^{“o”}ba ^{“a”}bwêla kwa meraken; ya bona. ^{“k”}Ke gona Tsiê a ntsa ^{“h”}batho ba befi go begêla morena ^{“a”}Maabwe le ^{“a”}ranwan; agwe ^{“d”}Molise se morwa wa gagwe ^{“d”}asefirilenq ^{“d”}kgosi ^{“o”}Maabwe le ^{“a”}Ranwa ^{“d”}Nagwê ^{“d”}Molise ^{“d”}ba utlwa ^{“b”}beko. Setlhogo ge ^{“a”}afitlha kwa ^{“a”}anang ^{“a”}Tshabetse ^{“a”}tenq, a boyâ a othota bana bosigo batho ba gagwê le ^{“b”}Bona banna ba thota bana bosigo. ^{“d”}Morena ^{“o”}Maabwe ^{“a”}anna ^{“d”}linwaga tse ^{“a”}lika bang peli antse ^{“a”}ana le ^{“a”}le ^{“a”}ranwan; ^{“d”}agagwê ^{“d”}Molise ^{“d”}mo ^{“M”}Boswaku, ^{“a”}morago ^{“a”}morena ^{“o”}Maabwe ^{“a”}alaela ^{“a”}ranwa ^{“d”}le ^{“d”}agagwe ^{“d”}Molise are ^{“M”}morwa ^{“a”}Tawana ke tlaya kwa banenq, ^{“a”}ba- ^{“a”}Taunq ^{“a”}ba ba nanq ^{“w”}le ^{“a”}wena ke ^{“a”}baot; ^{“a”}ranwan; ^{“d”}agagwe ^{“d”}Molise ^{“a”}antsa ^{“h”}lipelesa tsa moisa. ^{“a”}Ranwan; ^{“d”}agagwê ^{“a”}asala ^{“a”}abusa ^{“Boschek”}mososou ^{“Boswaku”}Ku; ntwâ ya ga Setlhogo le Tsiê ya kgaoganyâ ^{“o”}Maabwe le ^{“o”}Bo- ^{“a”}ranwan; ^{“a”}agwe, ntwâ ya ga Setlhogo le Tsiê ya ^{“a”}lira kgaoganyô ya ^{“b”}Bobefi ^{“d”}le ^{“B”}Bataunq, ^{“M”}morena ^{“d”}Molise ^{“a”}asala ^{“k”}abusa ^{“h”}mokhibiwan;e ka mogolwe ^{“h”}atshabile ^{“d”}alule ^{“d”}momotseng ^{“a”}alle kwa banenq, ^{“M”}morena ^{“d”}Molise ^{“a”}anna ^{“a”}ywa ^{“h”}Khibiwan;e antse ^{“a”}abusa fa ^{“E”}tenq, erile ^{“a”}mosebaken; ^{“a”}senq ^{“a”}ga ^{“l”}utwala ^{“a”}phaphanq ^{“a”}lakwena ^{“Bakwena”}ba

6.

?

7.

ga manamêla Tshukulu a Tapaana le rragwe morena Powa,
 Tshukulu aba aowa mo motse a waga Mothabem obiliwang kgatsele morena
 Powa asala mo ma mogwe. Morena Tshukulu kwa afalletseny teny aifira
 ntwaga gore etlo bolaya Rragwe, aifira kgolaganô leba bô mogolo ba
 amatau ya gobolaya Roraagwe, ga owa motho kwa go Tshukulu ao bolella
 Powa gore Norwa wagago otlile go go bolaya morena Powa bomela kwago
 morena Molise, kwa khibiwane gore a mothuse, morena Molise wa
 Bataungalumela are ketla go thusa, morena Molise antsa Nwana wa
 gagwe Tsié, ka ntwaga go thusa Powa, Tsié aowa ka ntwaga gagwe go
 thusa morena Powa, mi ntwaga ye yakopana ya tihabana ka Marumo ya
 bolaena thata Bataung bafenyâ baga morena Tshukulu, ba ga amatau,
 Bataung ge ba bvela kwa gae batsaya, morena Powa paya le ênê
 kwa khibiwane; ge ba fitlha kwa basena go Baya morena
 Powa, ba utlwa ge Tshukulu attisetse moraka mo bapenyâ ba lwela teny.
 ge ba utlwa ge kgomo ille kafa teny Bataung ba bolotsa Ntwaga, ntwaga ye
 ya leba kwa teny kwa merakenyaga manamêla mi ntwaga ye ya Bolaena
 thata yaga yagaga bana baga Tshukulu bale ba befi Kgangle Sekgale.
 go fwo ba lwetseny teny leka yena go biliwa bo-hwêla. batho Bataung
 ba gaga dikgomo tsa ga Tshukulu tse tsotlhe ba digaga boya ka tsona,
 kwa khibiwane, Tshukulu a fira gape Ntwaga le Bataung gore agaga
 dikgomo tsa gagwe le bana ba gagwe le wena ya tihabana ya bolaena
 thata Bataung ba bafenyâ ba boya basa gaga sepê ke gona Tsié atla
 ipokang are ke Tsié mpholletse waga Molise, diule ka fira ekgwa-
 tlametsega, nkabo ke sabusa kwa Maxapele makolwanyane ana atla fela
 ana atla yewa ka tshipi ohwana kwaga ka tshipi ohwana le goleng. Are
 setlhape ka nku nwanê ga Molise, tlhapa kapolwana, nku gaga nama ya
 letlhalerwa kgosi. Tshenyane aya moruenyane phetogi ga lyare feta
 ga lyasia, ke afurutse wabatlha Sebale ke pharetse, beho mogolo le
 Sina, ke charetse baga mphela le Sina. le fella fwo leboko laga Tsié.
 Ke gona morena Powa aya morena Molise are; norwa Tawana batho ba
 gago le bana bagago ba nthusitse thata ga kena senka golebogang ka
 shona ke go leboga ka lefatshe la Nmamogwe, otloge fa khibiwane
 o go aga ko Mmamogwe, Tshukulu a seka owa aga mogô lona, ke gona
 Bataung ba owa mo khibiwane baya ko Mmamogwe ba aga gona yaga

Taanony

8

lefatshé la bôna ka ba legapile ka marumô, ke mwo nwa ya ga
 sebetwane eba fitlhetseng mo ten baleka golwa, kwa lyeena ya ba fela
 ka bontsi ba tswa ba tshaba ya feta, gopoya gatlo nwa ya matebele
 a noselekatsi ke wena efetileng, ya ba kobela rure, erile ge ba bo-
 ya kwa motebeleng gabaka ba tlhole ba bwele mo mmamogwe ba agile
 molefatsheng le lenwe le bapile le ene ~~mmamogwe~~ mmamogwe gothwe ke
 bothuba-nkgo Sefanyeskraal, yanungare tlhole rena le Tsié le Powe le
 Molise ba shotse kwa mmamogwe, bo Maloisane morwa Tsié fa morago
 ga l'asho la bôna ga busa Sefunyetswe morwa Maloisane ke ene wo erile
 ga naburu atsena mo lefatsheng leno ba fitlhela ene ale kwa
 Sefanyeskraal, afitlha anphelale Maroboroso fa ten maroborose
 afitlha agapa lefatshé l'yo aleng mogo lona ka le tshenyô ba ba ba
 mokoba mogolona a tswa fallêla kwa freistata a tshaba fela asa
 gapé sepê atlogetse likgomo mogo bôna le linku le lipoli tlothe le
 mabêle tlo tse tlothe, tlo tse gaba litlogela fela ba litlogetse

9. Ba tshaba mpe ya tsatsi lenwe le lenwe mpa e ya batlhoko falla go
 tlhokofala ga mpa yo Molimo wa thusa Roboroso, Mosafi wa gagwe a
 thola bana bale babeli ele mafatlhe, o monwe wa monna Sefanyetso
 ebon, Maluwaneeng Mogolirile ene Molimo wa mothusa a thola bana bale
 babeli ke tona Roboroso ge autlwa ge Maluwaneeng a shotse bana bale
 babeli a galela apomela go bitsa Maluwaneeng gore atlo gobere Ra ge
 afitlha kwa go Roboroso ba mo phwara, ba phwara Maluwaneeng Roboroso
 a tsaya thobane ba banwe ba mchore amotaya le theka, are wa metsa
 ge Roboroso a shotse bana ba befi moshotho aka thala bana ba befi.
 Roboroso a bitsa ba ga abo gore ba motaye ba mwise kwa atluh'ya
 gagwe a o shela ten, Roborosa a komotena nwa yo ge ba th' tloga ba
 ba bakile motse ka lipitsi Waga Sefanyetso, syo se, sa hutsafatsa
 kgosi le morafe wa yona ke yona ge batla tshabêla kwa freistata
 m'okile aga molefatsheng leo la freistata katiyaga tse ditelle,
 kgosi Sefanyetso erile ge dipona a ntse agola a bitsa morafe wa
 gagwe le bana ba gagwe aparaya are ene ga rate gore aka th'ka mono
 lefatsheng la freistata, o rata go shwela kwa le fatsheng la bo rraagwe
 ebon, kwa lefatsheng ya gagwe, ke aboya kao borwa atla aga m'le fatsheng
 la mmamogwe mo lefatsheng leo le biliwang rakafenteñ kenwo afitlileng

Brakfontein

a shwêla teng Shwa ka nwa^g wa 1889 ka kgweli ya March ele 30th
 kepôna bofelô ba gagwê. Ke ênê⁴⁰ wo Werileñg a ipoka are: "Ke
 ramatho a phumusa wa kwa Nwaritshi are phumusetse ba ga sechele
 ba fete⁰ phumusetse ba Khatla ba sefikile sa kgomo se moimono, ba tle
 bana ba tsamaya^b ba go bolela bare Molôisane otlogetse moroba,
 otlogetse moroba ofa Kgotleng otlholô^a a phumusetse ba tsaai laba
 latla la phirima le laka la botala wa bokalaka tsaai aga napo are
 nwana asena se Vlhako sa bosigo le mosegele setlhako se se thata le
 itsi ge atla tsa Maya Naga. tsaai⁰ ga molanwaña^M o tsaai^g ga
 molanwaña bosigo o tsaai^t le mogatse Ligwai, le Ligwai le
 Makoteng. ke tsona ipokô tsa morêna Sefanyetso tswa.

Ke yona thulaganyô ya bataung^B ewo, bataung^B ba lekgotla
 labanwubana baganne polêlô ya lekwalo lya lamusho baganne lego
 tsena mokgotleng la yona. ke utlwane le banna bagolo bale 3. ke
 bona ba ba nthusetseng mosebetsi o wa mmusho. ba iirile le nna
 mosebetsi o go tsaai^v ope ofele ke ntse kane le bona. ke itsise
 Mmusho gore lekgotla lo lotlhe ga la iira, lekgatlhane le polêlô ewo.
 Ke Sefanyetso Sefanyetso morulanyi ke Johannes Mogotiri.

end s 164